

elektronski potpis projektanta	elektronski potpis revidenta
--------------------------------	------------------------------

INVESTITOR<sup>1</sup> D.O.O. "KALAMPER", BAR

OBJEKAT<sup>2</sup> PRIVREMENO PARKIRALIŠTE

LOKACIJA<sup>3</sup> LOKACIJA OZNAČENA BR.31.1 NA VELIKOM PIJESKU,  
KAT.PARC.BROJ 3186/54, KO PEČURICE, OPŠTINA BAR

VRSTA TEHNIČKE  
DOKUMENTACIJE<sup>4</sup> IDEJNO RJEŠENJE

PROJEKTANT<sup>5</sup> d.o.o. ARCHISTUDIO, ULCINJ

ODGOVORNO LICE<sup>6</sup> DŽANAN MAVRIĆ, spec.sci.arh.

GLAVNI INŽENJER<sup>7</sup> DŽANAN MAVRIĆ, spec.sci.arh. br.licence UPI 107/7-2114/2



<sup>1</sup> Naziv/ime investitora

<sup>2</sup> Naziv projektovanog objekta

<sup>3</sup> Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela

<sup>4</sup> Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju naslovna strana cjelokupne tehničke dokumentacije)

<sup>5</sup> Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju

<sup>6</sup> Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

<sup>7</sup> Ime i prezime glavnog inženjera.

## S A D R Z A J

### A/ OPSTI DIO

0. Ugovor između investitora i projektanta
1. Uvjerenje o registraciji Preduzeća - Biroa
3. Urb.teh. Uslovi
4. Rješenje o određivanju vodećeg i odgovornih projekatana

### B/ TEHNICKI DIO

#### KNJIGA I

##### A) **IDEJNI PROJEKAT ARHITEKTURE**

###### **1. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA**

Projektni zadatak

Tehnicki opis

###### **2. GRAFICKA DOKUMENTACIJA**

šira situacija

situacija -parterno rješenje 1 100

situacija -peta fasada 1 100

presjek kroz teren 1 100

perspektivni prikazi

montaza

Biro za projektovanje I inženjering  
ARCHI STUDIO-DOO  
Broj  
Ulcinj, 24.06.2019

## UGOVOR O IZRADI GLAVNOG PROJEKTA Zaključen između:

NARUČIOCA: D.O.O. "KALAMPER," BAR  
PROJEKTANTA: D.O.O. "ARCHI STUDIO"-ULCINJ

### PREDMET UGOVORA:

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PRIVREMENOG PARKIRALIŠTA NA  
LOKACIJI BR.31,1, NA VELIKOM PIJESKU, KAT.PARCELA BROJ 3186/54 K.O. PEČURICE, U  
OPŠTINI BAR

CI.1

Projektant se obavezuje da za racun naručioca izradi kompletnu investiciono - tehničku dokumentaciju  
GLAVNOG PROJEKTA, za gradjenje PRIVREMENOG PARKIRALIŠTA NA LOKACIJI BR.31,1, NA  
VELIKOM PIJESKU, KAT.PARCELA BROJ 3186/54 K.O. PEČURICE, U OPŠTINI BAR

CI.2

Investiciono - tehnička dokumentacija sadrži sve faze projektno dokumentacije na osnovu Zakona o  
uredjenju prostora i izgradnji objekata (Slist CG br.51/08) i Pravilnika o nacinu izrade i sadržine tehničke  
dokumentacije i to:

1. Idejno rješenje kupališta,
2. Glavni projekat arhitekture,
3. Glavni projekat konstrukcije,
3. Glavni projekat vodovoda i kanalizacije,
4. Glavni projekat elektro instalacije slabe i jake struje,
5. Elabarat zaštite od požara,
6. Elabarat zaštite na radu,
7. Izrada digitalnog kataloga

### OBAVEZE STRANA

CI.3

Projektant se obavezuje da investiciono tehničku dokumentaciju izradi po ugovoru , pravilima struke i  
vazecem Zakonu o uredjenju prostora i izgradnji objekata(Slist CG br.55/08. Projektant se obavezuje da  
dostavi naručiocu idejni prijedlog projekta i 3D prikaze kako bi naručioc dao saglasnost ili primjedbe i  
sugestije blagovremeno.

Naručioc se obavezuje da projektantu dostavi UT uslove, situaciju terena od geometra, geomehanicki  
elabarat.  
Takođe se naručioc obavezuje da reviduje glavni projekat i da obezbjedi komisiju za procjenu uticaja na  
zivotnu sredinu.

Čl.4 Projektna dokumentacija se radi u 1 (jedan) primjerak u knjižama, sa svim potrebnim elabaratima, takodje u 1 (jedan) primjerak, a 2 (drugi) primjerak se daje u el.vidu, na CD-u (7 kopija).

#### CIJENA

Čl.5

Naručioc se obavezuje da projektantu na ime izrade glavnih projekata isplati dogovorenu cijenu koja ce biti odredjena aneksom ugovora.

#### NAČIN PLAĆANJA

Čl.6

Obe strane su saglasne da je način isplate ugovorene cijene sa Čl.5, 50% po potpisivanju ugovora, 50 % nakon izvršene revizije.

Čl.7

Ugovorne strane su saglasne da naručioc odmah izvrši reviziju projektnih dokumentacije, a projektant se obavezuje da u roku od 10 dana nakon prijema izvještaja revizije postupi po eventualnim primjedbama i izvrši korekcije. U slučaju da Naručioc zahtijeva, u toku izrade, izmjene glavnog projekta, rok izrade iz Čl.3, ce se regulisati aneksom ovog ugovora.

Čl.8

Ugovorne strane se obavezuju da glavni projekat može da se koristi samo na LOKACIJI BR.31,1, NA VELIKOM PIJESKU, KAT.PARCELA BROJ 3186/54 K.O. PEČURICE, U OPŠTINI BAR

#### SUDSKA NADLEŽNOST

Čl.9


Ugovorene strane su saglasne da se eventualni sporovi, po ovom ugovoru, rješavaju u Osnovnom sudu u Baru i Privrednom sudu u Podgorici.

Čl.10

Ovaj ugovor je sacinjen u 4(četiri) primjerka istovjetnog teksta.

NARUČIOCI:

KALAMPER, D.O.O.



MP



PROJEKTANT

DOO "ARHI STUDIO" - Ulicinj  
arh.Dzanan Mavric, spec.sci.




**KALAMPER d.o.o.** | Tomba bb, 85000 Bar, Crna Gora

**Tel:** +382 30 341 833  
**Fax:** +382 30 341 855  
**Web:** [www.kalamper.com](http://www.kalamper.com)  
**E-mail:** [kalamper@t-com.me](mailto:kalamper@t-com.me)

**PUNOMOĆJE**

Opunomoćuje se advokat Jasminka Isic iz Bara, Rista Lekica I-31, Bar, da zastupa privredno društvo "Kalamper" doo Bar u postupku dobijanja saglasnosti od strane glavnog gradskog arhitekta na idejno rjesenje privremenog parkiralista koje je uradio Archistudio iz Ucinja, kao i da preduzima sve neophodne pravne radnje pred nadležnim organom Opštine Bar sve do pravosnažnog okoncanja postupka.

**VLASTODAVAC**  
**"KALAMPER" D.O.O**  
Izvršni direktor  
Damir Perazic





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA  
I TURIZMA

Direktorat za inspekcijske poslove  
i licenciranje

Direkcija za licence

Broj: UPI 107/7-3416/2

Podgorica, 18.07.2018.godine

»ARCHI STUDIO« DOO

ULCINJ  
29 Novembar, bb

U prilogu dopisa dostavljamo vam rješenje, broj i datum gornji.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Nataša Pavićević



Dostavljeno:

- Naslovu:
- a/a

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA  
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR  
I LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-3416/2

Podgorica, 18.07.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu »ARCHI STUDIO« DOO iz Ulcinja, za izdavanje licence projektanta i izvođača radova, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore " br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore " br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

R J E Š E N J E

1. IZDAJE SE »ARCHI STUDIO« DOO iz Ulcinja, LICENCA projektanta i izvođača radova.
2. Ova Licenca se izdaje na 5 ( pet) godina.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom, br.UPI 107/7-3416/1 od 18.07.2017.godine, »ARCHI STUDIO« DOO iz Ulcinja, obratilo se ovom ministarstvu za izdavanje licence projektanta i izvođača radova.

Uz zahtjev imenovano privredno društvo, dostavilo je ovom ministarstvu sledeće dokaze:

Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-2114/2 od 23.04.2018.godine, kojim je Džanani Mavriću, stepen specijaliste (Spec.Sci) – arhitektura iz Bara, izdata licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; Izvod iz Centralnog Registra Privrednih subjekata Poreske uprave za imenovano privredno društvo – pretežna djelatnost, šifra 7112 – Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 122 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata («Službeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da privredno društvo koje izrađuje tehničku dokumentaciju ( projektant), odnosno privredno društvo koje gradi objekat (izvođač radova), dužno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije dijela tehničke dokumentacije, odnosno građenje ili izvođenje pojedinih radova ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje ili izvođenje pojedinih vrsta radova na građenju objekta, ima najmanje jednog zaposlenog ovlašćenog inženjera po vrsti projekta, koji izrađuje i to:

arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata. Stavom 2 istog člana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz stava 1 ovog člana, projektant, odnosno izvođač radova može da obezbijedi na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje ima zaposlenog ovlašćenog inženjera za određenu vrstu projekta, odnosno radova.

Članom 3 stav 1 tačka 3 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci ( „ Službeni list Crne Gore „ br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca projektanta i izvođača radova, koja se izdaje privrednom društvu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 5 stav 1 tač. 1-2. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence projektanta, odnosno izvođača radova, provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u radnom odnosu ima zaposlenog ovlašćenog inženjera i licencu ovlašćenog inženjera.

Članom 137 stav 2 Zakona, propisano je da se licenca za privredno društvo, izdaje se na pet godina.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 122 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Nataša Pavićević







**Broj polise:** 6-31640

Zamjena polise:  
Vrsta osiguranja: Opšta odgovornost  
Šifra osiguranja: 1301  
Poslovna jedinica: Direkcija  
Saradnički broj: 16923  
Mjesto: Podgorica  
Datum: 23.07.2018

## POLISA ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

**Ugovarač osiguranja:** ARCHI STUDIO DOO, 85360 Ulcinj, 26 NOVEMBAR BB  
PIB:02357402

**Osiguranik:** ARCHI STUDIO DOO, 85360 Ulcinj, 26 NOVEMBAR BB  
PIB:02357402

Početak osiguranja: 23.7.2018      Prestanak osiguranja: 23.7.2019      Dospijeće: 23.07  
Tarifa i tarifna grupa: XI      Suma osiguranja: 100.000,00      Premija osiguranja: 703,08

Osiguranje je zaključeno prema priloženim uslovima: Opšti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od opšte odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za proizvode sa manom.

Osiguranik potvrđuje da je kod zaključenja ovog ugovora primio naznačene uslove.

Redni broj	Osigurava se	Suma osiguranja (€)	Ukupan limit za trajanje osiguranja	Premija osiguranja (€)
<b>1 Tarifa premija XI - za osiguranje od opšte odgovornosti</b>				
1	Opšte odgovornosti - razne delatnosti Osiguranjem od profesionalne odgovornosti pruža se osiguravajuće pokriće za učinjenu profesionalnu grešku ,nesavjestan ili nestručan postupak ,odnosno propust davaoca usluga (osiguranika). Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za prouzrokovanu štetu klijentu ,ako je nastala iz profesionalne djelatnosti- izrada tehničke dokumentacije i gradnja objekta .(Osiguranika).  Osigurana suma 100.000,00 EUR Godišnji agregat šteta 100.000,00 EUR	100.000,00	100.000,00	1.302,00
1.1	Popust za smanjenje broja suma osiguranja u zbirnom limitu	1.302,00	0,00	520,80
1.2	Popust za jednokratno plaćanje premije	781,20	0,00	78,12
<b>Ukupno:</b>				<b>703,08</b>
<b>PREMIJA OSIGURANJA</b>				<b>703,08</b>
Porez:				50,62
Komercijalni popust:				140,62
<b>UKUPNO ZA UPLATU:</b>				<b>613,08</b>

**NAPOMENA:**

Franšiza (ucešće u šteti) je 10%,min.1.000,00 Eur.

**Posebna ugovaranja, zaštitne mjere i klauzule:**

Teritorijalno pokrivanje: Republika Crna Gora .

Broj zaposlenih je 1

Premija osiguranja 613,08 € obračunata za period od 23.07.2018 do 23.07.2019 plaća se prema ispostavljenoj fakturi. Ugovarač osiguranja potpisom na polisi potvrđuje da je primio fakturu, koja predstavlja sastavni dio polise kao ugovora o osiguranju.

Osiguravač zadržava pravo ispravke računskih i drugih grešaka saradnika.

Početak osiguranja po ovoj polisi je istek 24-og casa datuma naznacnog na polisi kao datum pocetka osiguranja, ali ne prije isteka 24-og casa dana uplate premijskog obroka definisanog otplatnim planom koji cini sastavni dio predmetne polise. Ukoliko Ugovarač osiguranja u roku od 30 dana od isteka 24-og casa dana naznacnog kao dospjeće premijskog obroka ne uplati premiju osiguranja, smatraće se da osiguranje nije ni bilo zaključeno, te se predmetna polisa istekom navedenog perioda automatski smatra nevažećom bez obaveze slanja opomene Društva.

U slučaju iz prethodnog stava , Osiguravač nema pravo da zahtjeva naplatu premije osiguranja, obzirom da nije pružano osiguravajuće pokriće. Ugovarač osiguranja je saglasan da osiguravač može vršiti obradu ličnih podataka koje pribavi po osnovu ovog ugovora o osiguranju, kao i da iste može proslediti na obradu povezanom pravnom licu, odnosno pravnom licu angažovanom u cilju obavljanja poslova koji su u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju.

Polisa je punovažna sa skeniranim pečatom i potpisom lica ovlaštenih za potpisivanje u ime Osiguravača na ovoj Polisi, i isti imaju dokaznu snagu i pravno dejstvo svojeručnog potpisa i originalnog pečata.


**Broj polise: 6-31640**

Zamjena polise:  
Vrsta osiguranja: Opšta odgovornost  
Šifra osiguranja: 1301  
Poslovna jedinica: Direkcija  
Saradnički broj: 16923  
Mjesto: Podgorica  
Datum: 23.07.2018

**Ugovarač osiguranja: ARCHI STUDIO DOO, 85360 Ulcinj, 26 NOVEMBAR BB**  
PIB:02357402

**Osiguranik: ARCHI STUDIO DOO, 85360 Ulcinj, 26 NOVEMBAR BB**  
PIB:02357402

*Veljko Božanić*  
\_\_\_\_\_  
Za Osiguravača



*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Za Ugovarača



**CRNA GORA**  
**MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE**  
**PORESKA UPRAVA**  
**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0011513 / 010

U Podgorici, dana 13.03.2017.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću BIRO ZA PROJEKTOVANJE I INŽINJERING "ARCHI STUDIO"D.O.O. ULCINJ, broj 247840 podnijetoj dana 10.03.2017 u 11:59:44, preko

Ime i prezime: SNEŽANA LEKOVIĆ  
JMBG ili br.pasoša: 1210972218004  
Adresa: AERODROMSKA 19/1 PODGORICA

donosi

## **RJEŠENJE**

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat BIRO ZA PROJEKTOVANJE I INŽINJERING "ARCHI STUDIO"D.O.O. ULCINJ - registarski broj 5 - **0011513**, PIB **02357402** , i to:

**Statut:**

Briše se: Statut od 09.06.2015

Registruje se - upisuje se: Statut od 09.03.2017

**Osnivač:**

Briše se: FUAD MAVRIĆ  
MB/JMBG/BR.PASOŠA: 0205957223029  
Udio: 100%

Registruje se - upisuje se: ADMIR MAVRIĆ  
MB/JMBG/BR. PASOŠA: 2410989223063  
Adresa: 26 NOVEMBRA ULCINJ CRNA GORA  
Udio: 50%

DŽANAN MAVRIĆ  
MB/JMBG/BR. PASOŠA: 0805987220161  
Adresa: 26 NOVEMBAR ULCINJ CRNA GORA  
Udio: 50%

**Izvršni direktor:**

Briše se: FUAD MAVRIĆ  
JMBG/BR.PASOŠA: 0205957223029

Registruje se - upisuje se: DŽANAN MAVRIĆ  
JMBG/BR. PASOŠA: 0805987220161  
Adresa: 26 NOVEMBAR ULCINJ CRNA GORA  
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno  
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

**Ovlašćeni zastupnik:**

Briše se: FUAD MAVRIĆ  
JMBG/BR.PASOŠA: 0205957223029

Registruje se - upisuje se: DŽANAN MAVRIĆ  
JMBG/BR. PASOŠA: 0805987220161  
Adresa: 26 NOVEMBAR ULCINJ CRNA GORA  
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno  
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

## Obrazloženje

Podnosilac je dana 10.03.2017 u 11:59:44 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću ARCHI STUDIO. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

**Sam. savjetnik III**

  
Dijana Filipović



**Pomoćnik direktora**

  
Veljko Blagojević

**Pravna pouka:**

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA  
I TURIZMA

Direktorat za inspekcijske poslove  
i licenciranje  
Direkcija za licence  
Broj: UPI 107/7-2114/2  
Podgorica, 23.04.2018.godine

DŽANAN MAVRIĆ

BAR  
Ul.29 Novembar, br.28

U prilogu dopisa dostavljamo vam rješenje, broj i datum gornji.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Nataša Pavićević

Dostavljeno:

- Naslovu:
- a/a

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA  
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR  
I LICENCIRANJE  
Direkcija za licenciranje  
Broj: UPI 107/7-2114/2  
Podgorica, 23.04.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu DŽANANA MAVRIĆA stepen specijaliste (Spec.Sci) – arhitektura iz Bara, za izdavanje licence za ovlašćenog inženjera, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

### R J E Š E N J E

1. IZDAJE SE DŽANANU MAVRIĆU stepen specijaliste (Spec.Sci) – arhitektura iz Bara LICENCA ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.
2. Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

### O b r a z l o ž e n j e

Aktom, br.UPI 107/7-2114/1 od 10.04.2018.godine, DŽANAN MAVRIĆ stepen specijaliste (Spec.Sci) – arhitektura iz Bara, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledeće dokaze:

- Ovjerena fotokopija Diplome posdiplomskih specijalističkih akademskim studija na Arhitektonskim fakultetu Univerziteta »Veljko Vlahović« u Podgorici, br.88 od 26.05.2011.godine;
- Ovjerena fotokopija radne knjižice;
- Ovjerena fotokopija lične karte;
- Rješenje Inženjerske komore Crne Gore, br.01-381/4 od 04.04.2017.godine, kojim se DŽANANU MAVRIĆU stepen specijaliste (Spec.Sci) – arhitektura iz Bara, izdaje licenca odgovornog inženjera za izvođenje građevinskih i građevinsko – zanatskih radova na arhitektonskim objektima, radova unutrašnje arhitekture, radova na unutrašnjim instalacijama vodovoda i kanalizacije i radova na uređenju terena;
- Rješenje Inženjerske komore Crne Gore, br.01-381/3 od 04.04.2017.godine, kojim se DŽANANU MAVRIĆU stepen specijaliste (Spec.Sci) – arhitektura iz Bara, izdaje licenca odgovornog projektanta za izradu projekata arhitekture objekata, projekata unutrašnje arhitekture, projekata unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije i projekata uređenja terena;

- Referenc liste – potvrde za DŽANANA MAVRIĆA stepen specijaliste (Spec.Sci) – arhitektura iz Bara, izdate od strane »ARCHISTUDIO« DOO iz Ulcinja;
- Uvjerenje Ministarstva pravde, od 24.04.2018.godine, kojim se potvrđuje da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti za imenovanog;

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata («Službeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

Članom 3 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („ službeni list Crne Gore „ br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca ovlašćenog inženjera koja se izdaje fizičkom, licu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 4 stav 1 tač. 1-4. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence ovlašćenog inženjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnosilac zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Stavom 3 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tačka 3 ovog člana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehničke dokumentacije na građenju objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta. Stavom 4 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se izuzetno od stava 3 ovog člana, fizičkom licu koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu po propisima koji su važili do donošenja ovog propisa, radno iskustvo može dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje. Članom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Rešavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 123 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE  
Nataša Pavicevic







Crna Gora  
O P Š T I N A B A R

Sekretarijat za uređenje prostora

Broj: 07-352/19-509  
Bar, 13.06.2019.godine

























Izvod iz Programa privremenih objekata na području Opštine Bar  
za period od 2019.godine do 2023.godine  
( Sl. List »CG«, broj 13/19)  
lokacija br.31.1, na Velikom pijesku, kat.parcela broj 3186/54, K.O Pečurice, u opštini Bar

Obradila  
Verica Leković  
*Verica Leković*



Sekretar  
*Nikola Pavićević*

## LEGENDA

	KIOSK
	PRODAJNI PANO I PRODAJNI PULT
	ŠTAND
	KONZERVATOR ZA SLADOLED
	UGOSTITELJSKI APARAT (KOKICE ITD.)
	KLUPA ZA DOJILJE
	PRIVREMENI UGOSTITELJSKI OBJEKAT
	UGOSTITELJSKA TERASA
	PRIVREMENI OBJEKAT ZA TRGOVINU I USLUGE
	PRIVREMENO PARKIRALIŠTE
	PIJACA
	ZABAVNI PARK
	AUTO KAMP
	OBJEKAT ZA SERVISIRANJE I PRANJE VOZILA
	SPORTSKI OBJEKAT-OTVORENI TEREN
	NATKRIVENI/ZATVORENI SPORTSKI OBJEKAT
	MONTAŽNA PARKING GARAŽA
	DJEČIJE IGRALIŠTE
	MONTAŽNA HALA I HANGAR
	RECIKLAŽNO DVORIŠTE
	SOLARNO STABLO
	GRANICA MORSKOG DOBRA
	GRANICA NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA
	GRANICA NEPOSREDNE OKOLINE KULTURNOG DOBRA







A NEKRETNINE

CRNA GORA

NA JEDINICA

UPRAVA ZA NEKRETNINE

102-956-12447/2019

30.05.2019.

PEČURICE

na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu PERAZIĆ DAMIRA, za potrebe RJEŠENJA ZA RAD PARKINGA izdaje se

## LIST NEPOKRETNOSTI 2665 - PREPIS

Broj Podbroj		Broj zgrade	Plan. Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
3186	52		9 4/87	02/06/2015	DUBRAVA	Zemljište uz zgrade KUPOVINA		500	0.00
3186	52		9 4/87	07/05/2018	DUBRAVA	Sume 4. klase KUPOVINA		1018	0.61
3186	52	1	9 4/87	02/06/2015	DUBRAVA	Stambene zgrade GRADENJE		198	0.00
3186	52	2	9 4/87	07/05/2018	DUBRAVA	Stambene zgrade GRADENJE		236	0.00
3186	54		9 4/87		DUBRAVA	Sume 4. klase KUPOVINA		1719	1.03
3186	55		9 4/87	31/03/2014	DUBRAVA	Sume 4. klase KUPOVINA		88	0.05
3186	64		9 4/87	10/10/2017	DUBRAVA	Zemljište uz zgrade KUPOVINA		927	0.00
3186	64	1	9 4/87	10/10/2017	DUBRAVA	Stambeno-turistički objekat KUPOVINA		481	0.00
3186	69		9 4/87	31/03/2014	DUBRAVA	Sume 4. klase KUPOVINA		1295	0.78
3186	70		9 4/87	31/03/2014	DUBRAVA	Sume 4. klase KUPOVINA		672	0.40
3186	71		9 4/87	31/03/2014	DUBRAVA	Sume 4. klase KUPOVINA		38	0.02
3186	77		9 4/87	31/03/2014	DUBRAVA	Sume 4. klase KUPOVINA		60	0.04
3186	82		9 4/87	31/03/2014	DUBRAVA	Sume 4. klase KUPOVINA		8	0.00
3186	84		9 4/87	31/03/2014	DUBRAVA	Sume 4. klase KUPOVINA		2	0.00
3186	85		9 4/87	31/03/2014	DUBRAVA	Sume 4. klase KUPOVINA		9	0.01
Ukupno								7251	2.95


Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
0000002100762	DOO KALAMPER BAR DOBRA VODA BAR Bar	Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima					
Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobjnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
3186	52	1 Stambene zgrade GRADENJE	2015	1P4 198	/

Datum i vrijeme: 30.05.2019. 11:07:16

2224229

## URBANISTIČKI USLOVI

1.	<p style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Sekretarijat za uređenje prostora</p> <p style="border-bottom: 1px solid black;">Broj: 07-352/19-509</p> <p style="border-bottom: 1px solid black;">Datum: 13.06.2019.god.</p>	 <p style="text-align: center;">Crna Gora O P Š T I N A B A R</p>												
2.	<p>Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bar, rješavajući po zahtjevu DOO »Kalamper« iz Bara, na osnovu člana 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ( Sl. List »CG«, broj 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19), Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme (Sl. List »CG«, broj 64/17), Odluke donošenju programa građenja, postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Bar (Sl. List »CG«, broj 13/19) i Programa privremenih objekata na području Opštine Bar za period od 2019.godine do 2023.godine ( Sl. List »CG«, broj 13/19) izdaje:</p>													
3.	<p><b>URBANISTIČKE USLOVE</b> za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje privremenog objekta:</p>													
	<p><b>Privremeni parkiralište – lokacija označena br. 31.1, na kat.parceli broj 3186/54, KO Pečurice, u Opštini Bar, predviđena - Programom privremenih objekata na području Opštine Bar za period od 2019. do 2023. godine</b></p>													
4.	<b>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</b>	DOO »Kalamper« iz Bara												
5.	<b>PLANIRANO STANJE</b>													
5.1	<b>Namjena objekta, površina i lokacija objekta</b>													
	<p><b>Lokacija: broj 31.1, na Velikom pijesku, na kat.parceli broj 3186/54,KO Pečurice, Opština Bar</b></p> <p><b>Privremeni parkiralište - P= 1300m<sup>2</sup></b></p> <p><b><u>Tabelarni prikaz lokacije:</u></b> 31. Veliki pijesak,KO Pečurice</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Broj lokacije</th> <th style="width: 20%;">Vrsta objekta</th> <th style="width: 20%;">Namjena objekta</th> <th style="width: 15%;">Površina lokacije po m2</th> <th style="width: 20%;">Opis privremenog objekta</th> <th style="width: 10%;">intervencije</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">31.1</td> <td>Privremeno parkiralište; montažno demontažno</td> <td>parking</td> <td style="text-align: center;">1300</td> <td>Postojeća asfaltna ili betonska površina</td> <td style="text-align: center;">/</td> </tr> </tbody> </table>		Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	intervencije	31.1	Privremeno parkiralište; montažno demontažno	parking	1300	Postojeća asfaltna ili betonska površina	/
Broj lokacije	Vrsta objekta	Namjena objekta	Površina lokacije po m2	Opis privremenog objekta	intervencije									
31.1	Privremeno parkiralište; montažno demontažno	parking	1300	Postojeća asfaltna ili betonska površina	/									



**Opšti uslovi:**

Privremeni objekti se mogu postavljati odnosno graditi pod uslovom da :

- Ne narušavaju komunalne funkcije
- Ne ugrožavaju infrastrukturu i pješačke komunikacije
- Se ne postavljaju na uređenim zelenim površinama, već isključivo na neuređenim površinama koje bi se postavljanjem privremenog objekta oplemenile
- Ne narušavaju integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom
- Ne ugrožavaju životnu sredinu (prekomjerna buka, štetna isprenja, zagađenja, stvaranje opasnog otpada i sl.)
- Ne nalaze se u neposrednoj blizini definisanoj Programom primarnih ugostiteljskih objekata osim ako nisu u funkciji primarnog ugostiteljskog objekta
- Ne ometaju ulaz u drugi poslovni ili stambeni prostor
- Ne zaklanjaju izlog drugog poslovnog prostora
- Ne zaklanjaju pogled na poznate gradske vizure
- Ne ometaju rad muzeja, školskih ustanova, vjerskih objekata i slično,
- Ne ometaju pristup vozila hitnih i komunalnih službi
- Se licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom obezbijedi nesmetan pristup i korišćenje

Privremeni objekti moraju se svojim izgledom i gabaritom uklapati u ambijent lokacije na kojoj se pozicioniraju.

**Uslovi za privremeni parkiralište:**

Maksimalna površina svakog privremenog parkirališta definisana je za svaku pojedinačnu lokaciju.

Za potrebe privremenog parkirališta može se prilagoditi i postojeća asfaltna ili betonska površina.

Na privremenom parkiralištu moraju biti obezbijeđeni uslovi za nesmetano parkiranje vozila. U sklopu privremenog parkirališta teren se ne može betonirati niti vršiti njegova fizička promjena, ali se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine maksimalno 15 cm.

Privremeno parkiralište mora biti uređeno, ozelenjeno, dobro osvijetljeno i čuvano.

U okviru privremenog parkirališta može postojati montažno-demontažna prijemna kućica (za naplatu karata) maksimalne kvadrature do 4 m<sup>2</sup>, kao i ulazna i izlazna rampa.

Na saobraćajnom znaku kojim se obilježava privremeno parkiralište mora biti označeno obavještenje o vremenu i visini naknade za parkiranje vozila. Prilikom povezivanja priključne saobraćajnice sa parkinga na glavnu, poštovati uslove nadležnog organa za puteve.

5.2

**Pravila parcelacije**

**Privremeno parkiralište se predviđa na kat.parceli broj 3186/54, KO**

	Pečurice, Opština Bar, koja je u listu nepokretnosti broj 2665, upisana kao svojina DOO "Kalamper, obim prava 1/1.
6.	<b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</b>
	Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju («Službeni list CG», br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda («Službeni list RCG», br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima («Službeni list CG», br.26/10 i 48/15). Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite shodno Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14). Zbog izražene seizmičnosti područja statiku računati na IX stepen MCS skale.
7.	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</b>
	Privremeni objekti se ne smiju postavljati na uređenim zelenim površinama. Poželjno ih je postavljati na neuređenim površinama koje bi na taj način bile oplemenjene.  Privremeni objekti se ne smiju postavljati ako na bilo koji način ugrožavaju životnu sredinu (prekomjerna buka, štetna isparenja, opasni otpad i sl.).  Poštovati Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16), Uredbu o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, br.20/07, „Službeni list CG“, br.47/13, 53/14), kao i podzakonske akte koji proizilaze iz zakona.
8.	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH DOBARA</b>
	U zoni zahvata Programa, a van zona morskog dobra i nacionalnog parka shodno smjernicama i uslovima Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, nalaze se sjedeća zaštićena prirodna dobra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ranije kategorisani kao hortikulturni objekti : Park muzej na Topolici;</li> <li>• zaštićeni - pojedinačni dendrološki objekti <ol style="list-style-type: none"> <li>a) hrast česvina ili crnika (Quercus ilex) na Crnom Rtu kod Sutomora, jedan primjerak kod željeničkih stepenica u Sutomoru</li> <li>b) maslina (Olea europea) na lokaciji Mirovica u Starom Baru.</li> </ol> </li> </ul> <p>Za zone zahvata Programa nije urađen poseban dokument koji integralno propisuje režime, zone i mjere zaštite i korišćenje prirodnih resursa i dobara (lokalni ekološki akcioni plan, lokalni plan biodiverziteta i dr) pa se u slučaju zaštićenih područja/zaštićenih prirodnih dobara primjenjuju propisi i dokumentacija u kojima su u svakom pojedinačnom slučaju ustanovljeni posebni režimi, zone i mjere zaštite i korišćenja. Za ostala ekološki značajna područja (potencijalni park Prirode Rumija, EMERALD, IPA, IBA područja, staništa natura 2000) važe opšti režimi zaštite biodiverziteta/ zaštite prirode.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uslovi zabrane i ograničenja pod kojima se radnje, aktivnosti i djelatnosti mogu realizovati u zoni zahvata Programa</li> </ul> <p>Pored uslova, zabrane i ograničenja koja su propisana Zakonom o zaštiti prirode ("Sl.list CG" br. 54/16) prilikom planiranja građevinskih objekata i infrastrukture treba ispoštovati sledeće uslove, zabrane i ograničenja koji se odnose na :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• izbor mikrolokacije novih privremenih objekata van zaštićenih</li> </ul>

	<p>područja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nedozvoljenu gradnju objekata koji zbog svojih karakteristika (način izgradnje, vrsta, veličina/kapacitet, tehnologija i sl.) mogu oštetiti ili imati uticaj na prirodnu vrijednost zaštićenog područja.</li> </ul> <p>Za privremene objekte locirane u zaštićenom području, podnosilac zahtjeva dužan je da pribavi od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području za svaki pojedinačni novi privremeni objekat.</p>
9.	<p><b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b></p>
	<p>Prostor i neposredna okolina, odnosno zone, koje su predviđene za postavljanje privremenih objekata, a na kojima se nalaze nepokretna kulturna dobra, u zahvatu Programa su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Topolica: Jovana Tomaševića i Ulica šetalište Kralja Nikole, koje se nalaze u neposrednoj blizini kulturnog dobra bivši dvorac kralja Nikole na Topolici</li> <li>• Stari Bar, u neposrednoj blizini kulturnog dobra Stari grad Bar, tj. u okviru kulturnog dobra Čaršija i Podgrađe, oko bedema u prečniku od 300 m</li> <li>• Veliki Pijesak u neposrednoj blizini kulturnog dobra Ruševine crkve na Velikom Pijesku.</li> </ul> <p>Na lokacijama, koje su predviđene za postavljanje privremenih objekata, a na kojima se nalaze nepokretna kulturna dobra, postavljanje privremenih objekata mora se izvršiti u skladu sa uslovima propisanim Programom i konzervatorskim uslovima Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Na ovim lokacijama je potrebno obezbijediti zaštitu integriteta kulturnih i nepokretnih dobara sa zaštićenom okolinom i ne dozvoljava se bilo kakva izgradnja i rušenje koje bi izazvalo devastaciju kulturnog dobra.</p> <p>Ukoliko se tokom postavljanja/građenja privremenog objekta dobara naiđe na slučajna otkrića/ nalaze od arheološkog značaja, zakonska obaveza je postupanje u skladu sa članom 87 i članom 88 Zakona o zaštiti spomenika kulture (Sl.list CG, br.49/10 i 40/11). Obaveza poštovanja navedenih odredbi Zakona o zaštiti spomenika kulture mora se posebno naglasiti i sprovesti u svim fazama izrade dokumentacije potrebne za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata u granicama kulturnih dobara i njihove zaštićene okoline.</p> <p>Za postavljanje planiranih privremenih objekata u granicama kulturnih dobara i njihove zaštićene okoline, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, na zahtjev vlasnika, odnosno držaoca kulturnog dobra izdaje konzervatorske uslove, u skladu sa članom 102 Zakona o zaštiti spomenika kulture (Sl.list CG, br.49/10 i 40/11).</p>
10.	<p><b>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</b></p>
	<p>Tehničkom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG“ broj 48/13 i 44/15).</p>
11.	<p><b>SAOBRAĆAJNI USLOVI</b></p>



	U skladu sa postojećim saobraćajnim površinama organizovati pristup privremenom objektu, kretanje, i parkiranje korisnika. Za privremene objekte locirane uz magistralni put potrebno je pribaviti saglasnost od Uprave za saobraćaj.
12.	<b>USLOVI ZA ODVOŽENJE ČVRSTOG OTPADA</b>
	Način i mjesto odlaganja čvrstog otpada regulisati sa D.O.O Komunalne djelatnosti Bar.
13.	<b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b>
13.1	<b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b>
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG:  <ul style="list-style-type: none"> <li>•Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje)</li> <li>•Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta</li> <li>•Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja</li> <li>•Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 Kv</li> </ul>
13.2	<b>Ostali infrastrukturni uslovi</b>
	Tehničke uslove priključenja na infrastrukturu investitor pribavlja od organa za tehničke uslove, za svaki privremeni objekat pojedinačno.
14.	<b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</b>
	Za potrebe projektovanja odnosno izrade idejnih i glavnih projekata izraditi elaborate o geološkim istraživanjima u skladu sa odredbama Zakona o geološkim istraživanjima („Sl. list RCG“ broj 28/93,27/94,42/94,26/07 i Sl.list CG br. 28/11), za objekte definisane članom 7 Zakona.
15.	<b>DINAMIKA KORIŠĆENJA PRIVREMENIH OBJEKATA</b>
	Načelno, po ovom kriterijumu postoje dvije grupe objekata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sezonski – koji su aktivni isključivo u vrijeme sezone i vezani su za turističke sadržaje</li> <li>• cjelogodišnji koji su aktivni tokom cijele godine.</li> </ul> Sezonski objekti su orjentisani potrebama turista (sladoled, hladni napici, brza hrana, bižuterija, suveniri, odjeća i oprema za plažu, igračke i slično), dok su stalni objekti više okrenuti svakodnevnim potrebama ili navikama građana (novine, časopisi, cigarete, priručna kozmetika, bankomati, higijenske potrebe, sitni alati i razna potrošna roba, brza hrana i slično).  Uslov za postavljanje sezonskih privremenih objekata je da budu aktivni od 1.maja do 31.oktobra a ne kraće od 4 mjeseca (1.jun do 30.septembar). U slučaju da postoji zainteresovanost korisnika privremenog sezonskog objekta, može se odobriti korišćenje tokom čitave godine, ukoliko taj objekat ispunjava uslove propisane ovim Programom. O ispunjenosti uslova odlučuje Sekretarijat nadležan za uređenje prostora.  Ovaj uslov ne odnosi se na ugostiteljske terase na području Tržnog centra, Velikog Pijeska, Dubrave, Bušata, Starog Bara i Ostrosa, gdje vrijeme korišćenja ne može biti kraće od 4 mjeseca.

	Ovaj minimalni vremenski period ne odnosi se na organizovanje prezentacija, prigodnih proslava ili manifestacija i slično, odnosno za objekte organizacije događaja i reklamiranje, oglašavanje i pružanje informacija. Period na koji se postavljaju ovi objekti određuje organ lokalne samouprave nadležan za poslove uređenja prostora, prilikom izdavanja urbanističkih uslova.
16.	<b>PRAVILA ZA KONZERVIRANJE PRIVREMENIH OBJEKATA U ZIMSKOM PERIODU</b>
	<p>Pokretne montazno-demontažne privremene objekte koji imaju sezonski karakter korisnici su dužni, najkasnije 15 dana nakon isteka odobrenog perioda korišćenja, ukloniti sa javnih i privatnih površina.</p> <p>Ukoliko je postavljanje privremenog objekta zahtijevalo i postavljanje odgovarajuće podloge, korisnici su dužni da uklone i podlogu. Predmetu lokaciju treba osloboditi od cjelokupnog mobilijara, predmeta i stvari i vratiti u predhodno stanje.</p> <p>Privremeni objekti koji svojim gabaritima, a i načinom izrade nisu podesni za uklanjanje tokom zimskog perioda moraju se konzervirati na način da svojim izgledom ne narušavaju ambijent.</p> <p>Terase ugostiteljskih objekata-natkrivene i nenatkrivene, na kojima se djelatnost obavlja sezonski, za vrijeme perioda u kome se djelatnost ne obavlja, osloboditi od svih vrsta mobilijara i opreme i držati ih u urednom stanju. Ugostiteljske terase ne mogu služiti kao magacinski prostori za mobilijar.</p> <p>Privremeni objekti (kiosci, montažni eloksirani zatvoreni objekti), čije uklanjanje sa terena zbog vrste, gabarita ili drugih razloga nije moguće treba držati u urednom stanju. Objekat je potrebno osloboditi od robe namijenjene za trgovinu ili pružanje druge vrste usluga. Korisnik je dužan da staklene i druge providne površine objekta maskira/obljepi bijelim papirom ili drugim sličnim zastorom.</p>
17.	<b>MOGUĆNOST FAZNE IZGRADNJE</b>
	Privremeni objekti se ne mogu postavljati odnosno graditi u fazama.
18.	<b>TEHNIČKA DOKUMENTACIJA</b>
	Idejno rješenje
19.	<b>POTREBA PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE</b>
	U skladu sa članom 87 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, neophodno je pribaviti Saglasnost na spoljni izgled privremenog objekta od strane <b>Glavnog gradskog arhitekta</b> .
20.	<p><b>NAPOMENA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Urbanistički uslovi predstavljaju informaciju iz Programa privremenih objekata i na osnovu njih se ne stiče nikakvo pravo.</li> <li>• Shodno članu 117. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, korisnik je dužan da 15 dana prije postavljanja/građenja privremenog objekta, dostavi prijavu sa svom tehničkom dokumentacijom i Saglasnostima, Dozvolama traženim UU, nadležnoj urbanističko građevinskoj inspekciji.</li> <li>• Za postavljanje/građenje privremenog objekta plaća se lokalna komunalna taksa. Iznos lokalne komunalne takse utvrđuje organ lokalne uprave nadležan za poslove lokalnih prihoda.</li> <li>• Programom privremenih objekata propisuje se način korišćenja, uslovi i postupak postavljanja, građenja i uklanjanja privremenih objekata na</li> </ul>

	<p>zemljištu u državnoj svojini I zemljištu u privatnoj svojini na području Opštine Bar, a do privođenja zemljišta trajnoj namjeni prema planskom dokumentu.</p> <p><b>Obzirom sa predmetna kat.parcela nalazi na lokalitetu Veliki pijesak, u neposrednoj blizini kulturnog dobra Ruševine crkve na Velikom Pijesku, to je potrebno da vlasnik navedene kat.parcele podnese zahtjev Upravi za zaštitu kulturnih dobara, za izdavanje konzervatorskih uslova, u skladu sa članom 102 Zakona o zaštiti spomenika kulture (Sl.list CG, br.49/10 i 40/11).</b></p>	
21.	<p><b>DOSTAVLJENO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podnosiocu zahtjeva</li> <li>- Komunalnoj policiji</li> <li>- Sekretarijatu za finansije</li> <li>- Urbanističko-građevinskoj inspekciji</li> <li>- a/a</li> </ul>	
22.	<b>OBRADIVAČI URBANISTIČKIH USLOVA:</b>	<p>Verica Leković</p> <p>potpis <i>Verica Leković</i></p>
23.	<b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</b>	<p>Sekretar Nikoleta Pavićević</p>
24.	M.P.	<p>potpis <i>N. Pavićević</i></p>
25.	<b>PRILOZI</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grafički prilog iz Programa privremenih objekata</li> <li>- List nepokretnosti</li> </ul>	

Na osnovu statuta društva i Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listCrne Gore", br. 64/17 od 06.10.2017.), donosim

**R J E Š E N J E**  
**o imenovanju odgovornog inženjera**

Imenuje se DŽANAN MAVRIĆ, spec.sci.arh., koji ima potrebnu stručnu spremu i iskustvo u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG, br.64/17), za odgovornog inženjera pri izradi tehničke dokumentacije:

**IDEJNOG RJEŠENJA PRIVREMENOG PARKIRALIŠTA NA LOKACIJA BR. 31.1 NA VELIKOM PIJESKU, KAT.PARCELA BROJ 3186/54 KO PEČURICE, OPŠTINA BAR ČIJI JE INVESTITOR: D.O.O. "KALAMPER", BAR**

Ulcinj, 2019. god.



d.o.o. ARCHISTUDIO, ULCINJ

IZVRŠNI DIREKTOR:

Džanan Mavrić, spec.sci.arh.

IZJAVA GLAVNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA  
IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT<sup>1</sup> PRIVREMENO PARKIRALIŠTE

LOKACIJA<sup>2</sup> LOKACIJA OZNAČENA BR.31.1 NA VELIKOM PIJESKU,  
KAT.PARC.BROJ 3186/54, KO PEČURICE, OPŠTINA BAR

VRSTA I DIO  
TEHNIČKE  
DOKUMENTACIJE<sup>3</sup> IDEJNO RJEŠENJE - ARHITEKTURA

GLAVNI INŽENJER<sup>4</sup> DŽANAN MAVRIĆ, spec.sci.arh. - br.licence UPI 107/7-2114/2

I Z J A V L J U J E M,

da je ovaj projekat urađen u skladu sa:

- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte;
- pravilima struke i
- urbanističko-tehničkim uslovima.

DŽANAN MAVRIĆ, spec.sci.arh.  
(potpis glavnog inženjera)

Ulcinj, 2019 god.  
(mjesto i datum)

DŽANAN MAVRIĆ, spec.sci.arh.  
(potpis odgovornog lica)

<sup>1</sup> Naziv projektovanog objekta

<sup>2</sup> Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela

<sup>3</sup> Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta

<sup>4</sup> Ime i prezime glavnog inženjera.

T  
E  
K  
S  
T  
U  
A  
L  
N  
A

D  
O  
K  
U  
M  
E  
N  
T  
A  
C  
I  
J  
A

elektronski potpis projektanta	elektronski potpis revidenta
--------------------------------	------------------------------

INVESTITOR<sup>1</sup> D.O.O. "KALAMPER", BAR

OBJEKAT<sup>2</sup> PRIVREMENO PARKIRALIŠTE

LOKACIJA<sup>3</sup> LOKACIJA OZNAČENA BR.31.1 NA VELIKOM PIJESKU,  
KAT.PARC.BROJ 3186/54, KO PEČURICE, OPŠTINA BAR

DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE<sup>4</sup> IDEJNO RJEŠENJE - ARHITEKTURA

PROJEKTANT<sup>5</sup> d.o.o. ARCHISTUDIO, ULCINJ

ODGOVORNO LICE<sup>6</sup> DŽANAN MAVRIĆ, spec.sci.arh.

GLAVNI INŽENJER<sup>7</sup> DŽANAN MAVRIĆ, spec.sci.arh. br.licence UPI 107/7-2114/2

SARADNICI NA PROJEKTU<sup>8</sup> AMELA KURMEMOVIĆ, spec.sci.arh.  
ARIAN SENIKOVIĆ, msc.arh.



<sup>1</sup> Naziv/ime investitora

<sup>2</sup> Naziv projektovanog objekta

<sup>3</sup> Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela

<sup>4</sup> Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju naslovna strana cjelokupne tehničke dokumentacije)

<sup>5</sup> Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju

<sup>6</sup> Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

<sup>7</sup> Ime i prezime glavnog inženjera.

## PROJEKTNI ZADATAK

### ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA PRIVREMENOG PARKIRALIŠTA NA LOKACIJI OZNAČENOJ BROJEM 31.1 NA KAT.PARCELI BROJ 3186/54 KO PEČURICE, U OPŠTINI BAR


Lokacija br. 31.1, na kat.parc.broj 3186/54 KO Pečurice, u Opštini Bar, Programom privremenih objekata na području Opštine Bar za period od 2019.godine do 2023.godine (S.I.list CG, broj 13/19) označiti za postavljanje privremenog objekta – PRIVREMENO PARKIRALIŠTE u površini od 1300m<sup>2</sup>. Na predmetnoj lokaciji predvidjeti i naplatnu kucicu na samom ulazu u parcelu.

Sve funkcije i objekte planirati privremenog karaktera i uraditi su u skladu sa propisima, preporukama i standardima o izgradnji objekata privremenog karaktera.

Privremeni objekat – javno parkiralište postaviti tako da ne narušava komunalne funkcije, ne ugrožava infrastrukturu i pješачke komunikacije, oplemenjuje neuređenu površinu i ne ugrožava životnu sredinu. Parkiralište treba uklopiti u ambijent lokacije na kojoj se pozicionira tako sto ne smije zaklanjati ulaze, izloge, kao i poglede na poznate gradske vizure.

Predmetno privremeno parkiralište treba da obezbjedi nesmetan pristup i korišćenje licima smanjene pokretljivosti. Lokacija na kojoj je planirano parkiralište je adekvatno uključeno u saobraćaj tako da je pješачki i koljski pristup omogućen sa postojeće saobraćajnice uz nova investiciona ulaganja vezana za nesmetan pristup parkiralištu.

INVESTITOR:  
d.o.o. "KÄMPER", BAR





---

**TEHNIČKI OPIS IDEJNOG RJEŠENJA  
PRIVREMENOG PARKIRALIŠTA**

**LOKACIJA BR. 31.1, NA VELIKOM PLJESKU, KAT.PARCELA BROJ 3186/54 KO PEČURICE,  
OPŠTINA BAR**



---

INVESTITOR: D.O.O. KALAMPER - BAR  
PROJEKTANT: ARCHISTUDIO, D.O.O. ULCINJ  
OBJEKAT: PRIVREMENO PARKIRALISTE  
MJESTO : BAR  
REON : VELIKI PIJESAK  
LOKACIJA BR.31.1 NA VELIKOM PIJESKU, KAT.PARC.BR.3186/54 KO PECURICE,  
OPSTINA BAR

---

TEHNIČKI OPIS OBJEKTA SADRZI:

1. OPŠTE PODATKE O VRSTI I NAMJENI OBJEKTA
  2. OPIS LOKACIJE OBJEKTA
  3. OPIS FUNKCIONALNOG RJEŠENJA
  4. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE KARAKTERISTIKE OBJEKTA
  5. OSNOVNE PODATKE O KONSTRUKCIJI OBJEKTA
  6. KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA MATERIJALA, INSTALACIJA I OPREME
  7. SAOBRAĆAJ
  8. ZELENILO I SLOBODNA POVRŠINA
-

## 1. OPŠTI PODACI O VRSTI I NAMJENI OBJEKTA

Lokacija br. 31.1, na kat.parc.broj 3186/54 KO Pečurice, u Opštini Bar, Programom privremenih objekata na području Opštine Bar za period od 2019.godine do 2023.godine (Sl.list CG, broj 13/19) označena je za postavljanje privremenog objekta – PRIVREMENO PARKIRALIŠTE u površini od 1300m<sup>2</sup>. Na predmetnoj lokaciji se predviđa i naplatna kućica na samom ulazu u parcelu.

Sve funkcije i objekti su privremenog karaktera i uradjeni su u skladu sa propisima, preporukama i standardima o izgradnji objekata privremenog karaktera.

## 2. OPIS LOKACIJE OBJEKTA

Predmetni objekat privremenog karaktera- privremeno parkiralište nalazi se na lokaciji br. 31.1, na kat.parc.broj 3186/54 KO Pečurice, u Opštini Bar.

Lokacija na kojoj je planirano parkiralište je adekvatno uključeno u saobraćaj tako da je pješački i kolski pristup omogućen sa postojeće saobraćajnice uz nova investiciona ulaganja vezana za nesmetan pristup parkiralištu.

## 3. OPIS FUNKCIONALNOG RJESENJA

Namjena planiranog objekta privremenog karaktera, u površini od 1300m<sup>2</sup> je uređenje parkirališta na navedenoj lokaciji br.31.1 Veliki Pijesak, Bar.

Planirani objekti su:

- Montažno-demontažna prijemna kućica (za naplatu karata) kao i ulazna i izlazna rampa,
- Postojeća asfaltna površina koja se prilagođava potrebama privremenog parkirališta.

Privremeni objekat – privremeno parkiralište je postavljeno tako da ne narušava komunalne funkcije, ne ugrožava infrastrukturu i pješačke komunikacije, oplemenjuje neuređenu asfaltnu površinu i ne ugrožava životnu sredinu. Parkiralište se uklapa u ambijent lokacije na kojoj se pozicionira tako sto ne zaklanja ulaze, izloge, kao i poglede na poznate gradske vizure.

Predmetno privremeno parkiralište obezbjeđuje nesmetan pristup i korišćenje licima smanjene pokretljivosti.

S obzirom da se na predmetnoj lokaciji već nalazi postojeca asfaltna površina, a urbanističko – tehničkim uslovima nije dozvoljeno betoniranje i njegova fizička promjena, lokacija je idealna za planiranje javnog parkirališta sa minimalnim prilagođavanjem postojeće površine.

Pod prilagodjavanjem se podrazumjeva farbanje srafura koje omogućavaju jasno funkcionisanje parkinga, kao i rezanje asfalta u onom dijelu u kome se planira novo ozelenjavanje.

Na privremenom parkiralištu koje je uređeno, ozelenjeno, dobro osvijetljeno i čuvano su obezbjeđeni uslovi za nesmetano parkiranje vozila .

Sve površine na kojima se nalaze navedeni sadržaji planiranog parkirališta su međusobno povezani kolsko – pješačkim stazama, i na taj način je omogućeno nesmetano kretanje i funkcionisanje na planiranom prostoru.

#### 4. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKE KARAKTERISTIKE OBJEKTA

Planirani objekat privremenog karaktera- privremeno parkiralište se snabdjeva vodom i Elektro mrežom sa susjedne parcele koja je takodje u vlasništvu firme „Kalamper“.

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupa se u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Službeni list CG«, br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Službeni list RCG«, br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10, 48/15). Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite shodno Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu (»Službeni list CG«, br.34/14).

Upotrebjeni materijali u skladu su sa tehničko-tehnoškim zahtjevima pravilno odabrani kako u smislu kvaliteta i dizajna tako i u smislu ekoloških standarda i energetske efikasnosti objekata.

#### 5. OSNOVNI PODACI O KONSTRUKCIJI OBJEKTA

Objekti su privremenog karaktera, konstrukcija objekta je riješena kao montažna metalna konstrukcija, za izradu naplatne kucice.

#### 6. KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA MATERIJALA, INSTALACIJA I OPREME

Osnovni principi kod opredeljenja za izbor materijala su sledeći :

- konzervacija spoljne energije u uslovima postojecih klimatskih karakteristika,
- resursi graditeljskog nasledja i savremenih tokova,
- posebnosti u karakteru objekta.

#### 7. SAOBRAĆAJ

Objektima privremenog karaktera – privremenom parkiralištu se pristupa se glavne kolsko-pješačke saobraćajnice.

#### 8. ZELENILLO I SLOBODNA POVRŠINA

Na lokaciji parkirališta se pojektom predvidja novo ozelenjavanje platoa tako sto ce se asfalt rezati i koji ce sve ukupno svojom ulogom likovno unaprijediti lokaciju.

#### 9. OBRAČUN POVRŠINA

#### **REKAPITULACIJA BRUTO POVRŠINE PARKIRALISTA**

NAPLATNA KUCICA	4.00m <sup>2</sup>
JAVNO PARKIRALISTE	1296.00m <sup>2</sup>
<b>UKUPNA BRUTO POVRŠINA JAVNOG PARKIRALISTA</b>	<b>1300.00m<sup>2</sup></b>

ULCINJ, 2019. god



SASTAVIO:  
arh. Džanan Mavrić, spec.sci.

G R A F I C K A D O K U M E N T A C I J A


arm. beton  
arm. beton  
opoka



NAZIV	POVRSINA
BRUTO POVRSINA NAPLATNE KUCICE:	4 m <sup>2</sup>
BRUTO POVRSINA PARKINGA:	1,296 m <sup>2</sup>
<b>UKUPNA BRUTO POVRSINA PARKINGA:</b>	<b>1,300 m<sup>2</sup></b>

<b>PROJEKTANT:</b> d.o.o. "ArchiStudio", Ulcinj		<b>INVESTITOR:</b> d.o.o. "Kalamper", Bar	
Objekat: PRIVREMENO PARKILISTE		Lokacija: Veliki Pijesak br. 31.1 kat. parcela broj 3186/54. Ko Pecirice, Opština Bar	
Vodeći inženjer	Džanan Mavric, spec.sci.arh.	Vrsta tehničke dokumentacije	IDEJNI PROJEKAT
Odgovorni inženjer	Džanan Mavric, spec.sci.arh.	Dio tehničke dokumentacije	ARHITEKTURA
Saradnici:	Amela Kurmenović, spec.sci.arh. Arian Senković, spec.sci.arh.	Prilog: SIRA SITUACIJA	Br.priloga: 1 Br.strane: 1
Datum izrade i M.P.		Datum revizije i M.P.	










BR.	NAZIV	POVRSINA
1.	BRUTO POVRSINA NAPLATNE KUCICE:	4 m2
2.	BRUTO POVRSINA PARKINGA:	1,296 m2
<b>UKUPNA BRUTO POVRSINA PARKINGA:</b>		<b>1,300 m2</b>

PARKING MJESTA: 48  
 PARKING MJESTA ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI: 5  
 UKUPNO PARKING MJESTA: 53

<b>PROJEKTANT:</b> d.o.o. "ArchiStudio", Ulcinj		<b>INVESTITOR:</b> d.o.o. "Kalamper", Bar	
Objekat: PRIVREMENO PARKILISTE		Lokacija: Veliki Pijesak br. 31.1 kat. parcela broj 3186/54, Ko Pećirice, Opština Bar	
Vodeni inženjer	Džanan Mavric, spec.sci.arh.	Vrsta tehničke dokumentacije IDEJNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer	Džanan Mavric, spec.sci.arh.	Dio tehničke dokumentacije ARHITEKTURA	
Saradnici:	Amela Kurmenović, spec.sci.arh. Arian Senković, spec.sci.arh.	Prilog: OSNOVA PARKINGA	Br.priloga: 1 Br.strane: 1
Datum izrade i M.P.		Datum revizije i M.P.	





**PROJEKTANT:**  
d.o.o. "ArchiStudio", Ulcinj

**INVESTITOR:**  
d.o.o. "Kalamper", Bar

Objekat: PRIVREMENO PARKIRALISTE		Lokacija: Veliki Pijesak br. 31.1 kat. parcela broj 3186/54. Ko Pecirice, Opština Bar	
Vodeci projektant:	Džanan Mavric, spec.sci.arh.	Vrsta tehnicke dokumentacije IDEJNI PROJEKAT	
Odgovorni projektant arhitekture:	Džanan Mavric, spec.sci.arh.	Dio tehnicke dokumentacije ARHITEKTURA	Razmjera 1:50
Saradnici:	Amela Kurmemovic, spec.sci.arh. Arian Senkovic, spec.sci.arh.	Prilog: OSNOVA I FASADE KUCICE	Br.priloga: 1 Br.strane: 3
Datum izrade i M.P.		Datum revizije i M.P.	







<b>PROJEKTANT:</b> d.o.o. "ArchiStudio", Ulcinj		<b>INVESTITOR:</b>		
Objekat: STAMBENA ZGRADA		Lokacija:		
Vodeci projektant:	Džanan Mavric, spec.sci.arh.	Vrsta tehnicke dokumentacije IDEJNI PROJEKAT		
Odgovorni projektant arhitekture:	Džanan Mavric, spec.sci.arh.	Dio tehnicke dokumentacije		Razmjera 1:100
Saradnici:	Amela Kurmemovic, spec.sci.arh. Arian Senikovic, spec.sci.arh.	Prilog: OSNOVA PARKINGA	Br.priloga: 1	Br.strane: 5
Datum izrade i M.P.		Datum revizije i M.P.		



<b>PROJEKTANT:</b> d.o.o. "ArchiStudio", Ulcinj		<b>INVESTITOR:</b> d.o.o. "Kalamper", Bar		
Objekat: PRIVREMENO PARKILISTE		Lokacija: Veliki Pjesak br. 31.1 kat. parcela broj 3186/54. Ko Pecirice, Opština Bar		
Vodeći inženjer	Džanan Mavric, spec.sci.arh.	Vrsta tehničke dokumentacije IDEJNI PROJEKAT		
Odgovorni inženjer	Džanan Mavric, spec.sci.arh.	Dio tehničke dokumentacije ARHITEKTURA		Razmjera -
Saradnici:	Amela Kurmemović, spec.sci.arh. Arian Semković, spec.sci.arh.	Prilog: 3D PRIKAZI	Bz priloga: 1	Bz strane: 5
Datum izrade i M.P.		Datum revizije i M.P.		





<b>PROJEKTANT:</b> <b>d.o.o. "ArchiStudio", Ulcinj</b>		<b>INVESTITOR:</b> <b>d.o.o. "Kalamper", Bar</b>		
Objekat: PRIVREMENO PARKILISTE		Lokacija: Veliki Pijesak br. 31.1 kat. parcela broj 3186/54. Ko Pecirice, Opština Bar		
Vodeci inženjer	Džanan Mavric, spec.sci.arh.	Vrsta tehnicke dokumentacije IDEJNI PROJEKAT		
Odgovorni inženjer	Džanan Mavric, spec.sci.arh.	Dio tehnicke dokumentacije ARHITEKTURA	Razmjera -	
Saradnici:	Amela Kurmemovic, spec.sci.arh. Arian Senikovic, spec.sci.arh.	Prilog: MONTAZA	Br.priloga: 1	Br.strane: 6
Datum izrade i M.P.		Datum revizije i M.P.		

